

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOLEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 12 (KGWEDITHARO 1)

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
DITLHOGO TSA PPKT	1. Go Reetsa le Go Bua 2. Go Buisa le Go Lebelela 3. Go Kwala le Go Tlhagisa 4. Dipopegopuo le melawana ya tiriso									
DIKGOPOLO, DIKGONO LE BOLENG	<p>Poeletso ya tiro ya Mophato wa 11</p> <p>Tekanyetso ya teko ya Motheo ka balekane Puisano ya teko ya motheo</p> <p>Kitsiso ya barutwana mo phaposing</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa dikwalo/diathikele tsa dimakasine kgotsa tsa makwalodikgang</p> <p>4. Go kwala tshobokanyo</p> <p>Dipopego tsa puo tse di tlhomameng (go sa dirisiwe puo ya mebila kgotsa puo e e sa tlhomamang)</p>	<p>1. Dipuisano tsa ditlhopho ka ga diponagalo tsa ditlhanga</p> <p>Tiriso ya dihomorifiki</p> <p>2. Go okola le go tlovisa matlho Puisotsenelelo ya ditlhanga tsa dikwalo – puo ya botshwantshi, popego le moanelwa</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Phefotatso</p>	<p>1. Dipuisano ka ga ditlhaeletsano tsa dikarolontsi tse di dirisiwang mo diphasalatso, go tswa mo makasineng/ lekwalodikgang</p> <p>2. Go okola le go tlovisa matlho; go kwala tshobokanyo</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlhanga tsa dikwalo-puo ya botshwantshi, popego, moanelwa, jalo jalo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama a</p> <p>3. Setlhanga sa tirisano se se leele:</p> <p>Tiro 2 SBA (TLHATLHOBHO YA MO SEKOLONG)</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Kwala lenaneo la dipotso tse di maleba go fithelela tshedimose tso</p> <p>Sebopego sa dipotso: dipotso tse di bulegileng le tse di tswalegileng</p>	<p>1. Bontsha barutwana mokgwa wa go botsa dipotso ka go diragatsa</p> <p>2. Tekatthaloganyo Boeletsa tlotlofoko e e amanang le setlhanga sa puiso</p> <p>Puisotsenelelo – ditlhanga tsa dikwalo: Dikapuo (puo ya botshwantshi), popego le moanelwa.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/ Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Tiro 3: Setlhanga se se leele sa tirisano</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Poeletso: Puosebui le Puopegelo</p>	<p>1. Baakanyetsa barutwana go reetsa (Leba dikao tsa ditiro tsa tekanyetso e e tlhomameng ya mo sekolong (SBA)</p> <p>2. Tekatthaloganyo Poeletso ya tlotlofoko e e amanang le setlhanga sa puiso</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlhanga tsa dikwalo</p> <p>Dikapuo/puo ya botshwantshi, popego le moanelwa.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/ Terama</p> <p>3. Setlhanga sa tirisano: Pegelo ya tshedimose tso</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Dithuanyi</p>	<p>1. Tekatthaloganyo ya theetso TIRO 1 SBA (TLHATLHOBHO YA MO SEKOLONG)</p> <p>2. Puiso ya khathunu. Araba dipotso tse di boditsweng ka khathunu</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlhanga tsa dikwalo: Puo ya botshwantshi/ dikapuo, popego le moanelwa, ji. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Tiro Tlhamo: Tlhamo ya kanelo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Neelana ka dintlhathuto tsa dithuanyi o bo o neele tirwana</p>	<p>1. Sekaseka meono le melaetsa e e amanang le ditlhangwapono</p> <p>2. Kanelo ya ikwalotshelo nthakemo, moanedi le boitshwaro jwa maikutlo</p> <p>Puiso e e tseletseng e e maleba le setlhanga, sk. puo ya botshwantshi, popego, moanelwa ji. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Go kwala tlhamo: Kanelo/Tlhaloso/Ngangis ano/Maitlhamo/Thanolo: TIRO 3 SBA (TLHATLHOBHO YA MO SEKOLONG)</p> <p>Totisa mogopolo mo</p> <p>4. Makopanyi</p> <p>Potso 5 ya Pampiri 1</p>	<p>1. Dipuisano tsa ditiro tse di tlhomameng tse di amanang le dikwalo tse di tlhaotsweng (ka ditlhopho)</p> <p>2. Setlhanga sa Dikwalo se se dirisiwang go humisa pono</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhanga se se buisiwang</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlhanga tsa dikwalo: Puo ya botshwantshi/ dikapuo, popego le moanelwa, ji.</p> <p>Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo</p> <p>Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kgatotsiamiso ya ditirwana tsa ditlhamo</p> <p>4. Poeletso</p> <p>Potso 5 ya Pampiri 1</p> <p>TIRO 4 SBA (TLHATLHOBHO YA MO SEKOLONG)</p> <p>Teko e e kwalelwang ka fa tlase ga tlhokomelo ya morutabana</p> <p>Tekatthaloganyo le tshobokanyo</p> <p>KGOTSA</p> <p>Tekatthaloganyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</p>	<p>1. Go itsise sebui</p> <p>2. Puisotsenelelo ya ditlhanga di le dintsi tse di farologaneng e direlwa dipatlisiso</p> <p>Dikwalo: Puisotsenelelo e e tsamaisanang le setlhanga</p> <p>3. Go kwala lekwalo la maranyane (imeili): Aterese, setlhago kgotsa go kwala letlakala la webosaete</p> <p>Tsepamisa mogopolo mo diponagalong tsa pono (poeletso)</p> <p>4. Tlotlofoko e e amanang le setlhanga sa puiso</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>	<p>1. Poeletso</p> <p>2. Puisetsogodimo ya setlhanga sa dikwalo.</p> <p>3. Setlhanga sa tirisano se Sekhutshwane: melaetsa e mekhutshwane (SMS) /webosaete/feisibuku (Facebook)</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhanga tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG		Kitso ya mmedia: bophasatsi dimakasine, makwalodikgang	Dikgono tsa dipotsotherisano Dikwalo: Dikapuo le boanedi	Kitso ya dikgono tsa go reetsa Go kwala pegelo	Go ithuta khathunu, tlotlofoko	Thuto ya khathunu Potsotherisano ka ga lokwalo lwa moikwadi	Ditlhokego tsa phousetara	Kitso ya dikgato tsa go kwala, dithitokgang mo dikwalong	Dikgono tsa puisetsogodimo, imeili (lekwalo la maranyame)	
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Tlhatlhobo ya makgaolagang ya 2020	Makwalodikgang dimakasine, makwalodikgang, dikgangkhutshwe https://qrqo.page.ink/KU9d	Sekgemetsane sa lekwalodikgang sa makwalo go ba kgatiso, sekgemetsane sa tsa botshelo jwa moswi mo lekwalodikgang go bontsha phefotatso	Tekatthaloganyo go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng	Sekao sa tekatthaloganyo ya theetso	Leba dikao tsa ditiro tsa Tlhatlhobo ya mo Sekolong (SBA)	Bidio ka potsottherisano ka ga lokwalo lwa mokwadi	Ditlhangwapono (Thuto ya dikhathunu le dipapatso) https://qrqo.page.link/wV/Dy	Dipapatso le dikhathunu go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng	MCMA Video 1 Act 1 https://qrqo.page.link/1aGT

KGWEDITHARO 1	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
			Kaedi ya go ithuta dikwalo tsa boithamedu le ditlhagwa tsa tirisano							
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSEREGANYO	Teko ya motheo	Ikatiso ya go kwala tshobokanyo, kwala ditshobokanyo di le pedo	Kwala ditshobokanyo di le 2 go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng Kwalela lekwalo go bakgatiso	Katiso ka puiso ya tekatlhaloganyo	Ikatisetse tekatlhaloganyo ya theetso	Thuto ka khathunu, Tlhamo ya kanelo	Dikwalo: Tshokatsheko ya baanelwa	Phusetara, mmapa wa dikakanyo, dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Ditlhagwaponu, tirisano ya dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng	
SBA (DITIRO TSA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG)				TIRO 2: Go kwala: Setlhagwa sa tirisano se se leele (Madu: 30)		TIRO 1: Tiro ya molomo: Tekatlhaloganyo ya theetso	TIRO 3: Go kwala tlhamo: Kanelo/tlhaloso/E e sa tseyeng letlhakore/ ngangisano/ maitlhamo		TIRO 4: Teko 1: Teko e e kwalelwang ka fa tlase ga tlhokomelo ya morutabana: (Madu: 40): Tekatlhaloganyo le Tshobokanyo KGOTSA Tekatlhaloganyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano	

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 12 (KGWEDITHARO 2)

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
DITLHOGO TSA PPKT	<p>1. Go Reetsa le Go Bua 2. Go Buisa le Go Lebelela 3. Go Kwala le Go Tlhagisa 4. Dipopegopuo le melawana ya tiriso</p>									POELETSO
DIKGOPOLO, DIKGONO LE BOLENG	<p>1. Reetsa potsottherisano ya tiro/sethangwa ka ga potsottherisano ya tiro: Tsaya dintlhathuto Buisanang ka bolengtshwanel o jwa ba ba tseneletseng potsottherisano o bo o aroganya dikakanyo tseo le barutwana ba bangwe</p> <p>TIRO 5 le 6</p> <p>2. Puiso ya sethangwa se se nang le mefuta e e farologaneng ya puo. Buisanang ka diponagalo tsa pono le tse di kwadilweng tse di nang le seabe mo bokaong</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya papatso Mefuta e e farologaneng ya puo e e amanang le papatso.</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe /Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se seleele Kwala mmuisano</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Reetsa potsottherisano no ya tiro/sethangwa ka ga potsottherisano no ya tiro Buisanang ka bolengtshwan elo jwa ba ba tseneletseng potsottherisano o bo o aroganya dikakanyo tseo le barutwana ba bangwe kgotsa setlhophha</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Poeletso: Kagego, tshimologo le bokhutlo jwa lekwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro TIRO 5 le 6</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa tshedimosetso ka ga dipotsottherisano o go tswa mo makasining/inthaneteng jj. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se se leelee: Kwala lokwaloikitsiso le lekwaloitshetso (lekwaloitshetso), sk. la tiro kgotsa basari kgotsa la kwa yunibesithi o tsibogela phasalatso</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya papatso. Mefuta e e farologaneng ya dipuoi e e golaganngwang le papatso.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>Poeletso ya: poloto; maitshetlego; dithitokgang, le baanelwa</p> <p>Itsise TIRO 7 (SBA)</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se se leelee Kwala lekwalo kgotsa temana ya thothleletso eo mo go yona o atlenegisang filimi e o kileng wa e lebelela KGOTSA kwala thadiso ya filimi</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Ikatise go kwala tshobokanyo Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa se sekhutshwane sa tirisano Kwala dikaelo le ditaelo le lekwalo la maranyane (imeili)</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng e e ka ga mmedia o o bonwang, sekao. sethangwa sa filimi, hisetori, tiragatso ya dipuo tse di tlhomameng: Go itsise sebuile go neelana ka puo ya ditebogo.</p> <p>TIRO 5 LE 6</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng. Mmuisano/terama e e nang le mefuta e e farologaneng ya dipuo (sk. Dipuo tsa mo mmileng, diteme, puo e e sa kwalweng, mafoko a a tswang mo dipuong tse dingwe, sk. Eina! sangoma)</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala ngangisano lenaneo la dintlha tse di tshegetsang le tse di kgatlanong le thagiso</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>1. Puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng e e ka ga mmedia o o bonwang, sekao. sethangwa sa filimi, hisetori, tiragatso ya dipuo tse di tlhomameng: Go itsise sebuile go neelana ka puo ya ditebogo.</p> <p>TIRO 5 LE 6</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Fa o thopile terama, totisa mogopolo mo dikaelong tsa serala, moaparo, intlafatso ka ditshasi tsa sefatlhego, jj. Tse di maleba le sethangwa</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala thamo ya ngangisano: Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>Pampiri ya Ntlha Pampiri</p> <p>Ya Bobedi lethomeso (mmapa wa dikakanyo jj.) Tlatsa lenaane, jj.</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego le moanelwa, jj.</p> <p>Dirisa dipampiri tsa dithathobo tse di fetileng go boeletsa kagego e e tlhomameng ya sethangwa.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se se khutshwane: Kwala dikaelo tsa go ya kwa lefelong la kgatlhegelo ya setshaba sk. lebala la kgwele ya dinao le le gaufi, legae la kgosi/motlotlegi mongwe jj.</p> <p>Tlhaloso ya dintlha ka ga lefelo la kgatlhegelo ya setshaba</p> <p>Totisa mogopolo mo Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala dithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go thotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>Pampiri ya Ntlha Pampiri 3. Ikatise dikgono tsa go kwala (P3) Thanolo ya ditlhogo, matseno a a ngokang a ditlhamo, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo makgabane, popego ya setlhango, kagego ya ditshangwa tsa tirisano</p> <p>ya Bobedi</p>

KGWEDITHARO 2	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11	
	4. Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo [PPKT]	4. Tira le tirwa 4. Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisitsweng	4. Poeletso: mediriso e e farologaneng ya lediri Maitlhomona a mediriso e e farologaneng ya lediri mo tirisong	4. Poeletso: Go kwala go go tsosang maikutlo a a rileng Matlhalosi le matlhaodi Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana	4. Ithute dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tse di maleba le dipapatso le dikhathunu	4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa Pampiri 1: Potso 5	4. Boeletsa: Makopanyi Kakaretso le puo e e sekamelang mo letlhakoreng le lengwe	4. Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana. Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisitsweng	4. Boeletsa matlama, matlhalosi le masupi, jj. Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisitsweng, sekaofa mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekano	4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (P1)	
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Kitso ya dikhathunu le dipapatso Kitso ya sebopego le diponagalo tsa mmuisano	Sebopego sa go kwala lekwalo	Ditlhokego tsa go tsibogela lokwaloikitsiso le lekwalo phelegetso	Kitso ya dipapatso Kitso ya sebopego le diponagalo tsa thadiso	Kitso ya dipapatso le dikhathunu	Kitso ya sebopego le diponagalo tsa dikaelo, ditaelo le imeili (lekwalo la maranyane)	Kitso ka ga sebopego sa temana ya ngangisano		Kitso ka sebopego le diponagalo tsa tsa sethangwa sa dikaelo, ditaelo le imeili (lekwalo la maranyane)	Poeletso ya tiro ya Kgweditharo 2	
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dipapatso le dikhathunu Dikgangkhutshwe Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPc	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng	Sekao sa lokwaloikitsiso le lekwalo tshethegetso (lekwalo kopopo), Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPc	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng (Dipopego tsa puo le melawana ya Tiriso, tsereganyo, dipaka) Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPc	Sekao sa temana ya ngangisano Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano	Bukana ya togamaano ya tlathobho Malepa a katlego Dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithlamedi le tsa tirisano	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng	
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSEREGANYO	Mmuisano le tirwana ka dipapatso le dikhathunu – Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng	Tlathobho ya dikwalo: Dipotso go tsa mo sethangweng Ditirwana tsa dipopego tsa puo – tira le tirwa	Lokwaloikitsiso le lekwalo tshethegetso (lekwalo kopopo), Tirwana ya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso: Ditlhangwa tsa tshedimosetso	Lekwalo le le tlhathobho, katiso ka poeletso ya thutapuo	Ikatsetse tlathobho – khathunu le papatso Ikatise go buisa tekatlhaloganyo	Feleletsa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Temana ya ngangisano	Tlathobho ya dikwalo: Dipotso ka sethangwa, tirwana ya thutapuo, dikgato tsa go kwala	Dikaelo Tlathobho ya dikwalo: Dipotso ka sethangwa sa dikwalo	Tlathobho: Dipotso ka sethangwa sa dikwalo	
SBA (DITIRO TSA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG)	Tiro 5: Tiro ya molomo – Puo e e ipaakanyeditsweng TIRO 6: Tiro ya molomo – Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng/puo e e sa ipaakanyediwang/go bua go go sa tlhomamang ka setlhopho Ditiro 5 le 6 di a simolola	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	TIRO 7 – DIKWALO Asaenemente	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Ditlathobho tsa bogare jwa ngwaga (Maduo: 150) Pampiri 1 – Puo mo tirisong (80) – Diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (70) – Diura di le 2,5	Ditlathobho tsa bogare jwa ngwaga (Maduo: 150) Pampiri 1 – Puo mo tirisong (80) – Diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (70) – Diura di le 2,5

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETSHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 12 (KGWEDITHARO 3)

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11	
DITLHOGO TSA PPKT	1. Go Reetsa le Go Bua		2. Go Buisa le Go Lebelela		3. Go Kwala le Go Tlhagisa		4. Dipopegopuo le melawana ya tiriso		POELETSO		TLHATLHOBO YA TEKELETSO
DIKGOPOLO, DIKGONO LE BOLENG	<p>2. Buisetsa tshobokanyo sethangwa se se sa tseyeng letlhakore (se se tshegetsang dingangisano tsa maphata a le mabedi)</p> <p>Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwalo Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Go kwala Kwala sethangwa se se khutshwane Bukatsatsi/dipampiri tsa tshedimosetso/diphousetara/</p>	<p>2. Puiso e e tseleletseng, go buisetswa</p> <p>Temogo e e</p> <p>Tseleletseng ya Tiriso ya Puo, sk. puo ya sepolotiki, pegelo e e gobeletang</p> <p>Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwaloPuo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala ngangisano lenaneo la dintlha tse di tshegetsang le tse di kgatthanong le thagiso</p>	<p>2. Katiso ya tekathaloganyo go tswa mo dipampiring tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng</p> <p>Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwalo Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala thamo Totisa mogopolo moDikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro,</p>	<p>2. Puiso e e tseleletseng, go buisetswa Temogo e e Tseleletseng ya Tiriso ya Puo ya makwalo go ba kgatiso, sekao, maithomo le baamogedi, dintlha le dikakanyo, jj. Dirisa sethangwa sa dikwalo</p> <p>Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwaloPuo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se seleele Kwala lekwalo go bakgatiso o</p>	<p>2. Dipuisano ka dintlha tse di amanang le thuto ya dikwalo</p> <p>Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwalo Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala thamo Nngwe fela ya mefuta e methano. Totisa mogopolo mo</p>	<p>2. Puiso e e tseleletseng ya sethangwa sa dikwalo Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa se sekhutshwane sa tirisano: Thala phousetara. Totisa mogopolo mo sebopegong le diponagalo tsa puo.</p>	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boletsa</p> <p>Dikwalo (P2)</p> <p>Ikatiso dikgono tsa go kwala (P3)</p> <p>Thanolo ya ditlhogo, matseno a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotho, sebopego le kagago ya sethangwa.</p> <p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boletsa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (P1)</p>	<p>Ditlathobho tsa tekeletso (Maduo: 250)</p> <p>Pampiri 1 – Puo mo tirisong (80) – Diura di le 2</p> <p>Pampiri 2 – Dikwalo (70) – Diura di le 2,5</p> <p>Pampiri 3 – Go kwala (100) – Diura di le 2,5</p> <p>Pampiri 3 e ka kwalwa ka Phatwe</p> <p>TLHATLHOBO YA TEKELETSO</p>			
	<p>dikaelo/ditaello/dipapatso</p> <p><u>Totisa mogopolo mo</u> Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Boeletsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso: Potso 5 mo Pampiring 1</p>	<p><u>Totisa mogopolo mo</u> Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala lekwalo la semmuso o dire seipato/ itlhatswe mo go se o se dirileng/o kope maitshwarelo ka se o se dirileng</p> <p><u>Totisa mogopolo mo</u> Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Tiriso ya maemedi le maina</p>	<p>go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Setaele se se tlhomameng: Dipolelo tse dileele. Mafoko a kwalwe ka botlalo (e seng dikhutshwafatso) Dipolelodi se simolole ka lekopanyi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana</p>	<p>tsibogela sethangwa sa puiso.</p> <p>Tlhokomela maemo le boitshwaro jwa gago.</p> <p>4. Temogo e e Tseleletseng ya Tiriso ya Puo: Bokao jo bo totileng ntlha le jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso</p> <p>Phopholetso Bokao jo bo sa tlhamalalang</p>	<p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Setaele se se tlhomameng: Dipolelo tse dileele. Mafoko a kwalwe ka botlalo (e seng dikhutshwafatso). Dipolelodi se simolole ka lekopanyi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le sethangwa sa puiso</p>	<p><u>Totisa mogopolo mo</u> Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go thagisa</p> <p>4. Setaele sa dielemente tse di amanang le tiro e e kwadilweng</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le sethangwa sa puiso</p>					
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	Kitso ya sebopego le diponagalo tsa sethangwa sa tirisano se sekhutshwane	Sebopego sa lekwalo la semmuso	Kitso ya setaele fa go kwala	Kitso ya Temogo e e Tseleletseng ya Tiriso ya Puo (TTTP)	Poeletso	Kitso ya sebopego le diponagalo tsa sethangwa sa tirisano se sekhutshwane				TLHATLHOBO YA TEKELETSO	
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dibuka tsa laaborari, ditlhangwa tse di buisiwang, dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Puo ya sepolotiki	Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng	Dikao tsa makwalo go ba kgatiso	Poeletso		Bukana ya togamaano ya tlathobho Malepa a katlego Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng				

KGWEDITHARO 3	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10 LE 11
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSEREGANYO	Dipotso ka ga sethangwa sa dikwalo Tirwana ya dikarolo tsa puo	Kwala lekwalo la semmuso la go kopa maitshwarelo	Katiso ya tekathaloganyo Go neela dikaelo tse di kwadilweng. Ikatiso ka dipopego tsa puo	Potso ya tekathaloganyo ka ga makwalo go bagatiso Ikatiso ya dipopego tsa puo	Poeletso ya dihangwa tsa dikwalo – dipotso le dikarabo	Poeletso ya dihangwa tsa dikwalo ka dipotso le dikarabo	Araba dipotso go tswa mo dipampiring tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Pampiri 1)			
SBA (DITIRO TSA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG)										TLHATHOBO YA MO SEKOLONG 'SBA' TIRO 8: TLHATHOBO YA TEKELETSO (250)

2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 12 (KGWEDITHARO 4)

KGWEDITHARO 4	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
DITLHOGO TSA PPKT	1. Go Reetsa le Go Bua 2. Go Buisa le Go Lebelela 3. Go Kwala le Go Tlhagisa 4. Dipopegopuo le melawana ya tiriso				TLHATHOBO YA SETEFIKEITSEGOLO SA BOSETŠHABA (NSC) (250)					
DIKGOPOLLO, DIKGONO LE BOLENG	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/ poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlho, sebopego sa ditlhangwa tsa tirisano (P3)</p>	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/ poloto/me rero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlho, sebopego sa</p>	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/ poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlho, sebopego sa ditlhangwa tsa tirisano (P3)</p>	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p>Thuto ya Dikwalo Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/ poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlho, sebopego sa ditlhangwa tsa tirisano (P3)</p>						
KITSO E E TLHOKEGANG KWA TSHIMOLOGONG	<p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.</p>	<p>Ditlhangwa tsa tirisano (P3)</p> <p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.</p>	<p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.</p>	<p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.</p>						
METSWEDI (NTLE LE BUKAKGAKOLOLO) GO NONOTSHA GO ITHUTA	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng						
TLHATHOBO E E SA TLHOMAMANG: TSEREGANYO	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng						